



RUKOMETNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
РУКОМЕТНИ САВЕЗ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
RUKOMETNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
HANDBALL FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA

PROPOZICIJE

KUP TAKMIČENJA

ZA ŽENE I MUŠKARCE

takmičarska sezona 2025/2026



SADRŽAJ

Opšti uslovi	3
Prijava ekipa	3
Sistem kup takmičenja	4
Kalendar takmičenja	5
Pravila igre	6
Pravila takmičenja	6
Organizacija takmičenja	6
Izvlačenje	8
Troškovi takmičenja	10
Službene osobe	11
Nagrade	11
Kaznene odredbe	11
Žalba	12
Privremeni i trajni prekid utakmice	13
Odgađanje utakmice	15
TV, video i reklamna prava	15
Prelazne i završne odredbe	16



Na osnovu članova 35. i 64. Statuta Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, Upravni odbor Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu UO RS BiH), na svojoj sjednici održanoj 30.03.2026. godine, Vogošći donio je:

PROPOZICIJE

KUP takmičenja za takmičarsku sezonu 2025/2026

I OPŠTA USLOVI

Član 1.

Ovim Propozicijama određuje se oblik, organizacija i održavanje rukometnih takmičenja u KUP-u RS BiH.

Odredbama ovih Propozicija utvrđuje se sastav KUP takmičenja, pravila takmičenja, kalendar takmičenja, troškovi takmičenja, vođenje takmičenja i ostalo što je u vezi sa KUP takmičenjima za žene i muškarce (način prijave, takse, izvlačenje, nagrade, primjedbe/žalbe).

Po usvajanju, Propozicije takmičenja bit će objavljene na zvaničnoj web stranici RS BiH.

Član 2.

ORGANIZACIJA I VOĐENJE KUP TAKMIČENJA

Rukometni savez Bosne i Hercegovine organizator je KUP takmičenja Bosne i Hercegovine u muškoj i ženskoj konkurenciji. Organizaciju i vođenje KUP takmičenja vrši kancelarija Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine.

Za sve administrativne, organizacione i operativne poslove nadležna je kancelarija Saveza:

Rukometni savez Bosne i Hercegovine

Adresa: Jošanička 55, 71320 Vogošća, Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 668 143

E-mail: iruksavez@bih.net.ba

Kancelarija Saveza odgovorna je za provođenje takmičenja u skladu sa Statutom, propozicijama takmičenja i drugim važećim aktima Saveza, uključujući naročito organizaciju, komunikaciju sa učesnicima, vođenje evidencija i administraciju takmičenja. Kancelarija Saveza može odrediti jedno ili više odgovornih lica za provođenje pojedinih segmenata takmičenja.

Član 3.

KUP takmičenje provodi se prema odredbama ovih Propozicija i ostalih normativno pravnih akata Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: RS BiH).

Član 4.

U KUP-u Bosne i Hercegovine učestvuju klubovi koji igraju u Premijer ligi, Prvim ligama u ženskoj i muškoj konkurenciji, te Škole rukometa.

Učestvovanje za sve klubove Premijer lige u muškoj i ženskoj konkurenciji je obavezno, prema Odluci Upravnog odbora RS BiH.

II PRIJAVA EKIPA

Član 5.

Prijava za učestvovanje u KUP-u Bosne i Hercegovine dostavlja se kancelariji Saveza na e-mail adresu: ruksavez@bih.net.ba, a Prijava sadrži:

- Naziv kluba
- Mjesto kluba
- Dvorana kluba za igru
- E-mail adresa (obavezno)
- Kontakt osoba
- Telefon/fax/mobitel

Rok za prijave utvrđuje se na osnovu javnog poziva kojeg objavljuje kancelarija Saveza, te kalendara takmičenja RS BiH.

III SISTEM KUP TAKMIČENJA

Član 6.

Takmičenje za KUP Bosne i Hercegovine, provodi se u dva stepena. Prvi stepen čine takmičenja na nivou predkola (ovisno o broju prijavljenih ekipa), osminefinala, četvrtfinala i igra se u ženskoj i muškoj konkurenciji.

U predkolima i osmine finala takmičenja igra se po jedna utakmica u kojoj su domaćini prvo izvučene ekipe.

U četvrtfinalu KUP-a Bosne i Hercegovine u kome učestvuje 8 ekipa u muškoj i 8 ekipa u ženskoj konkurenciji, igraju se po dvije utakmice (prvo izvučena ekipa je u prvoj utakmici domaćin, a u drugoj gost). Ukoliko, u bilo kojoj fazi takmičenja ekipa nakon žrijeba odustane od igranja utakmice, u naredno kolo se automatski plasira protivnička ekipa.

Član 7.

Drugi stepen čini završnica KUP takmičenja (final four) u kojoj učestvuju 4 kluba u muškoj i 4 kluba u ženskoj konkurenciji koji su ostvarili plasman na završnicu.

Član 8.

Kancelarija Saveza će nakon završetka prvog stepena takmičenja (1/4 finala) raspisati konkurs za organizatora finalnih turnira (final four) u muškoj i ženskoj konkurenciji.

UO RS BiH provodi valorizaciju pristiglih ponuda i donosi Odluke o dodjeli finalnih turnira u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Ako se do predviđenog roka ne javi niti jedan klub za organizaciju turnira ili ako klub kome je povjerena organizacija završnice odustane, UO RS BiH će odrediti mjesto odigravanja turnira u muškoj i ženskoj konkurenciji.

Klub koji se prijavi za organizaciju turnira, a nakon toga odustane, podliježe disciplinskoj odgovornosti, o čijem obliku i obimu odlučuje Upravni odbor RS BiH.

Član 9.

Muški klubovi koji su u takmičarskoj sezoni 2024/2025 zauzeli prva četiri mjesta direktno se plasiraju u četvrtfinale, a ostali članovi Premijer lige za muškarce, sezona 2025/2026 obavezno učestvuju u predkolima KUP-a zajedno sa ekipama koje se prijave na osnovu konkursa kojeg će raspisati kancelarija Saveza do predviđenog termina.

Ženski klubovi koji su u takmičarskoj sezoni 2024/2025 zauzeli prva četiri mjesta direktno se plasiraju u četvrtfinale, a ostali članovi Premijer lige za žene, sezona 2025/2026 obavezno učestvuju u predkolima KUP-a zajedno sa klubovima koji se prijave na osnovu konkursa kojeg će raspisati kancelarija Saveza do predviđenog termina.

IV KALENDAR TAKMIČENJA

Član 10.

UO RS BiH, na prijedlog kancelarije Saveza, usvaja kalendar takmičenja KUP-a. Utakmice KUP-a takmičenja igraju se prema usvojenom kalendaru.

Član 11.

Utakmice KUP-a Bosne i Hercegovine za sezonu 2025/2026 odvijaju se u terminima:

➤ ŽENE:

- Pretkolo 15.04.2026. godine (srijeda)
- 1 utakmica ¼ finala 22.04.2026. godine (srijeda)
- 2 utakmica ¼ finala 29.04.2026. godine (srijeda)
- Finalni turnir KUP-a BiH 23./24.05.2026. godine



- MUŠKARCI:
 - Prvo pretkolo 08.04.2026. godine (srijeda)
 - Drugo pretkolo 15.04.2026. godine (srijeda)
 - 1 utakmica ¼ finala 29.04.2026. godine (srijeda)
 - 2 utakmica ¼ finala 06.05.2026. godine (srijeda)
 - Finalni turnir KUP-a BiH 30./31.05.2026. godine

Mjesto i vrijeme početka finalnih turnira naknadno će se odrediti na sjednici UO RS BiH, te na osnovu pravilnika takmičenja.

V PRAVILA IGRE

Član 12.

Utakmice KUP-a igraju se po međunarodnim Pravilima rukometne igre (IHF).

VI PRAVILA TAKMIČENJA

Član 13.

Ovim pravilima takmičenja određuju se:

- Uslovi i način organizovanja utakmica,
- Izvlačenje,
- Pobjednik utakmice,

Član 14.

Sve utakmice KUP-a Bosne i Hercegovine igraju se u dvoranama u skladu sa odredbama ostalih normativno pravnih akata.

VII ORGANIZACIJA TAKMIČENJA

Član 15.

Utakmicu organizuje klub domaćin u skladu sa odredbama pravilnika KUP takmičenja i ostalih pravilnika RS BiH.

Član 16.

Klub, domaćin utakmice, mora najkasnije sedamdesetdva (72) sata prije početka utakmice elektronskom poštom obavijestiti o vremenu i mjestu odigravanja utakmice i to:

- gostujući klub (sa naznakom boje dresova igrača i golmana),
- delegata,
- sudije,
- zapisničara i mjerioca vremena i
- kancelariji Saveza na e-mail: ruksavez@bih.net.ba

Klub koji ne ispuni odredbe iz stava 1. ovog člana, kaznit će se sa novčanom kaznom u iznosu od 300,00 KM.

Član 17.

Klub, domaćin utakmice, mora obezbijediti sportsku dvoranu u skladu odredbi ovih Propozicija. Klub, domaćin utakmice, mora obezbijediti najmanje četiri (4) službene osobe, koje moraju nositi vidljive oznake i ne smiju biti mlađe od osamnaest (18) godina. Najkasnije trideset (30) minuta prije početka utakmice, Klub domaćin utakmice, mora imenovanom delegatu utakmice predati pismeni popis službenih osoba koji sadrži: ime, prezime i JMBG.

Klub, domaćin utakmice, mora omogućiti delegatu utakmice, ako on to zatraži, provjeru identiteta službenih osoba.

Od svih službenih osoba, jedna osoba je glavna službena osoba.

Delegat utakmice je obavezan u zapisnik utakmice upisati osnovne podatke o glavnoj službenoj osobi.

Klub koji ne ispuni odredbe iz stava 1., 2., 3. i 4. ovog člana, kaznit će se sa novčanom kaznom u visini od 50,00 KM.

Član 18.

Klub, domaćin utakmice, je obavezan na vrijeme, u skladu sa odredbama zakona, pismeno obavijestiti nadležnu Policijsku upravu, o vremenu i satu odigravanja utakmice, te u tom smislu zatražiti prisutnost određenog broja policajaca.

Policajci moraju biti prisutni u sportskoj dvorani najmanje petnaest (15) minuta prije početka utakmice. Klub, domaćin utakmice, je obavezan najmanje trideset (30) minuta prije početka utakmice, delegatu utakmice predložiti pisani dokaz kojim je obavijestio i zatražio prisustvo policije, a koji mora biti ovjeren od nadležne Policijske uprave.

Klub koji ne ispuni odredbe iz stava 1. i 2. ovog člana, kaznit će se sa novčanom kaznom od 100,00 KM.

Član 19.

Klub, domaćin utakmice, mora pravovremeno obezbijediti i službenog ljekara ili zdravstvenog tehničara s potrebnim priborom za pružanje prve pomoći.

Ljekar ili zdravstvena osoba iz stava 1. ovog člana mora se javiti delegatu utakmice najkasnije trideset (30) minuta prije početka utakmice.

Utakmica se ne smije igrati bez prisustva ljekara ili zdravstvene osobe.

Klub, domaćin utakmice, mora omogućiti delegatu utakmice, ako on to zatraži, provjeru identiteta ljekara ili zdravstvene osobe.

Delegat utakmice je obavezan u zapisnik utakmice upisati osnovne podatke o ljekaru ili zdravstvenoj osobi (ime i prezime; JMBG; faksimil).

Pribor za pružanje prve pomoći mora zadovoljavati minimalne standarde i biti primjeren za saniranje kako lakših, tako i težih tjelesnih povreda.

Klub koji ne ispuni odredbe iz stava 1., 2. i 4. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom od 150,00 KM.

Član 20.

Klub, domaćin utakmice, mora poštovati sve propise RS BiH, a u vezi s organizacijom utakmica.

Organizovanje utakmice se smatra završenim kada svi učesnici napuste sportsku dvoranu.

Klub, domaćin utakmice, je odgovoran za red i sigurnost u sportskom objektu.

On mora na usmeni zahtjev gostujućeg kluba i službenih predstavnika, pružiti potpunu sigurnost od dolaska u mjesto igranja utakmice, pa do odlaska iz mjesta igranja.

Klub koji ne ispuni odredbe iz stava 1., 2. i 3. ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM.

Kancelarija Saveza je dužna redovno izdavati Bilten KUP-a i to nakon svakog odigranog kola, poslati ga na elektronsku poštu svih klubova učesnika i postaviti na web stranicu RS BiH.

Bilten predstavlja službeno sredstvo objave odluka i zaključaka kancelarije Saveza donesenih u prvom stepenu.

VIII IZVLAČENJE

Član 21.

Izvlačenje parova za KUP takmičenje vrši Kancelarija Saveza.

Ekipe koje su u prethodnom kolu bile slobodne, obavezno učestvuju u narednom izvlačenju.

Izvlačenju parova u svim fazama takmičenja mogu biti prisutni i predstavnici klubova.

Prilikom izvlačenja parova, prvi izvučeni klub je domaćin (prve) utakmice.

Kancelarija Saveza dužna je da obezbijedi video prijenos samog izvlačenja (uživo-livestream).

Član 22.

Utakmice se igraju do dobijanja pobjednika. Utakmice traju 2 x 30 minuta, sa odmorom od 10 minuta.

Član 23.

Klubovi koji učestvuju u predkolima KUP-a izborili su plasman za daljnje takmičenje, ako:

- Pobijede u regularnom toku utakmice,
- Nakon regularnog toka, utakmica završi neriješeno, izvode se sedmerci shodno članu 24. (do dobijanja pobjednika).

Klubovi koji su izborili plasman u četvrtfinale igraju dvije utakmice, jednom kao domaćin, a drugi put kao gost.

Klub se plasira za dalje takmičenje, ako:

- Pobijedi u oba susreta;
- Pobijedi jednu utakmicu, a drugu odigra neriješeno;
- U slučaju istog broja pobjeda, u ukupnom zbiru postigne više golova.
- Ako je i ukupni broj golova iz oba susreta identičan, plasman ostvaruje ekipa koja je postigla više golova u gostima.

Ukoliko oba kluba imaju isti broj pobjeda i u ukupnom zbroju identičan broj postignutih pogodaka, izvode se sedmerci.

Promjena dosadašnjih pravila o ne igranju produžetaka je načinjena u skladu sa izmjenama pravila odigravanja Kup takmičenja EHF-a (koja su se počela primjenjivati za takmičarsku sezonu 2022/23).

Član 24.

- Prije nego se počnu izvoditi sedmerci svaki klub će prijaviti po 5 (pet) igrača/ica, koji su po završenoj utakmici, imali pravo nastupa, na način da delegatu utakmice i sudijama uruče spisak i brojeve igrača/ica. Svaki od ovih igrača/ica izvodi po jedan sedmerac mijenjajući se sa protivničkim klubom. Klubovima je ostavljeno na volju da odrede redoslijed izvođenja sedmeraca.

- Golmani se mogu slobodno birati iz spiska igrača/ica i mijenjati u skladu sa Pravilima igre (zamjena dresa i slično). Golmani takođe mogu izvoditi sedmerce, ali i igrači/ice za izvođenje sedmeraca mogu igrati kao golmani (braniti).

- Sudije biraju stranu i gol na kojim će se izvoditi sedmerci. Klub koji dobije žrijeb, može birati da li da prvi izvodi sedmerac ili da to prepusti drugom klubu.

- Nakon prvog kruga izvođenja sedmeraca pobjednik je klub koji je postigao više pogodaka.

U slučaju neriješenog rezultata nakon prvog kruga izvođenja sedmeraca, nastavlja se izvođenje sedmeraca sve dok se ne dobije pobjednik.

- U drugom krugu prvi sedmerac izvodi drugi klub bez žrijebanja. Ponovo se bira po pet igrača/ica iz svake ekipe za izvođenje sedmeraca. Igrači/ce birani u prvom krugu mogu se ponovo birati.

- U drugom krugu izvođenja sedmeraca pobjednik se dobija kada se nakon istog broja izvedenih sedmeraca pojavi rezultatska razlika (dakle već nakon prve serije drugog kruga možemo imati pobjednika).
- Ukoliko se i nakon drugog kruga ne dobije pobjednik, ponavljamo postupak biranja 5 igrača i tako sve dok ne dobijemo konačnog pobjednika.
- Igrači –ce i golmani sa pravom nastupa za izvođenje sedmeraca su igrači/ice upisani u zapisnik utakmice, a koji nisu bili diskvalifikovani ili isključeni na 2 minuta u trenutku označavanja završnog signala za kraj utakmice.
- Ako u zapisniku utakmice jedan ili oba kluba imaju manje upisanih igrača/ica od 14 (četrnaest), klubovi se mogu dopunjavati sve dotle dok traje vrijeme trajanja igre do okončanja utakmice. Prilikom izvođenja sedmeraca niti jedan klub se ne može dopunjavati sa igračima/icama u zapisnik utakmice.
- Ozbiljnije prekršaje (ako se igrači/ice ponovljeno i očito nespportski ponašaju) koji se dogode u vrijeme izvođenja sedmeraca, treba kazniti diskvalifikacijom. Ako je igrač diskvalifikovan ili povrijeđen pa ne može izvesti sedmerac, dozvoljena je zamjena toga igrača/ice.
- Dok se izvode sedmerci samo igrač/ica koji izvodi sedmerac, odgovarajući golman i sudije mogu biti na toj polovini igrališta.
- Ako broj igrača/ica koji imaju pravo igre za vrijeme izvođenja sedmeraca (ili ranije) spadne ispod pet, može se birati igrač/ica koji će izvesti drugi sedmerac u istom krugu izvođenja.

Član 25.

Finalni turniri u muškoj i ženskoj konkurenciji po četiri kluba se igraju 2 (dva) dana. Finalni turnir direktno vodi kancelarija Saveza.

Prvog dana turnira igraju se polufinalne utakmice (dvije), a izvlačenje parova vrši se prije početka ½ takmičenja, na osnovu odluke kancelarije Saveza o žrijebu polufinalnih parova. Pobjednici polufinalnih utakmica nastavljaju takmičenja u finalu. Ekipe koje izgube utakmicu, ne nastavljaju takmičenja.

U slučaju da se utakmica finala ili utakmice polufinala završe neriješenim rezultatom izvode se sedmerci u skladu sa članom 23. ovih Propozicija.

IX TROŠKOVI TAKMIČENJA

Član 26.

Klubovi učesnici KUP-a snose svoje troškove kao domaćini organizacije utakmice, a kao gosti troškove putovanja.

Finalni turniri KUP-a se organizuju na osnovu konkursa kojeg će propisati Kancelarija Saveza, a Upravni odbor će donijeti konačnu Odluku o mjestu odigravanja utakmice, te uslove pod kojim se igraju utakmice.

Član 27.

Za takmičenje u KUP-u se ne uplaćuje kotizacija.

Član 28.

Troškovi službenih lica u KUP takmičenju identični su troškovima službenih lica u Premijer ligi BiH.

X SLUŽBENE OSOBE

Član 29.

Službene osobe na utakmicama KUP-a Bosne i Hercegovine su sudije, delegat/kontrolor suđenja, mjerioc vremena i zapisničar.

Delegiranje službenih lica - sudija i delegata/kontrolora za sve utakmice KUP-a BiH vrši kancelarija Saveza.

Delegat/kontrolor utakmice mora, po okončanju utakmice elektronskom poštom obavijestiti kancelariju Saveza o ishodu (rezultatu) i dati kratak komentar na e-mail adrese: info@rsbih.ba i ruksavez@bih.net.ba.

Prvog radnog dana nakon odigrane utakmice do 12 (dvanaest) sati, poštom poslati kancelariji Saveza originalni zapisnik s mogućim pisanim izvještajima. Za neispunjavanje ove obaveze delegat/kontrolor će biti sankcionisan.

XI NAGRADE

Član 30.

Pobjednik finalnog susreta u muškoj i ženskoj konkurenciji je osvajač KUP-a Bosne i Hercegovine i dobija:

- Prelazni pehar i pehar u trajno vlasništvo RS BiH;
- Medalje PRVAK – ZLATNE, a poražena ekipa SREBRENE.

Pobjednik finalnog susreta KUP-a Bosne i Hercegovine ostvaruje plasman u European Cup skupa sa 1.; 2. i 3. plasiranim iz Premijer Lige Bosne i Hercegovine.

Ukoliko pobjednik finalnog susreta KUP-a zauzme jedno od prva tri mjesta u Premijer ligi Bosne i Hercegovine, onda pravo sudjelovanja u European Cup-u ostvaruje poraženi finalista KUP-a.

Ukoliko obje ekipe učesnici finala KUP-a zauzmu jedno od prva tri mjesta Premijer lige Bosne i Hercegovine, onda pravo sudjelovanja u European Cup-u ostvaruje 4. plasirana ekipa Premijer lige Bosne i Hercegovine.

XII KAZNENE ODREDBE

Član 31.

Kaznene odredbe regulisane su ovim Propozicijama i disciplinskim pravilnikom RS BiH. Kaznene mjere i kazne izrečene na osnovu ovih Propozicija prenose se i za sva ostala takmičenja (Premijer i Prve lige) i obrnuto, kazne iz Premijer i Prve lige prenose se i za KUP takmičenje.

Član 32.

Svaki klub, koji se prijavi takmičenju ili je obavezan učestvovati u takmičenju, a potom se povuče iz takmičenja, kažnjava se prema sljedećem:

U slučaju povlačenja kluba iz takmičenja primjenjuju se sljedeće novčane kazne:

- Klub koji je obavezan učestvovati u takmičenju, prije takmičenja 500,00 KM
- nakon okončanog kruga predtakmičenja 500,00 KM
- odmah nakon žrijeba 500,00 KM
- 10 dana prije utakmice 600,00 KM
- 9 dana prije utakmice 700,00 KM
- 8 dana prije utakmice 800,00 KM
- 7 dana prije utakmice 900,00 KM
- 6 dana prije utakmice 1.000,00 KM
- 5 dana prije utakmice 1.100,00 KM
- 4 dana prije utakmice 1.200,00 KM
- 3 dana prije utakmice 1.300,00 KM
- 2 dana prije utakmice 1.400,00 KM
- 1 dan prije utakmice 1.500,00 KM

Odustajanje od već organizovanih utakmica kaznit će se još i novčanom kaznom u iznosu do 1.000,00 KM što će odrediti UO RS BiH na osnovu gubitaka koji su nastali kod organizatora utakmice.

Ukoliko klubovi odustanu iz KUP takmičenja, a svoje učešće su prijavili, ili su obvezni učestvovati u skladu sa članom 9. ovih Propozicija, u ligaškom takmičenju bit će im oduzet 1 (jedan) bod od ukupno osvojenog broja bodova.

Za nesavjesno obavljanje dužnosti delegat će biti kažnjen prema dole utvrđenoj tabeli i to:

- Nesavjesno obavljanje dužnosti 2 kola ne delegiranja
Nesavjesno obavljanje dužnosti – naredni put Skidanje sa liste
- Neuredno pisanje izvještaja - 2 kola ne delegiranja

Neuredno pisanje izvještaja – naredni put - Skidanje sa liste

- Nedostavljanje zapisnika u roku - 2 kola ne delegiranja
Nedostavljanje zapisnika u roku – naredni put Skidanje sa liste
- Nepravovremeni dolazak na utakmicu - 2 kola ne delegiranja
Nepravovremeni dolazak na utakmicu naredni put - Skidanje sa liste
- Ne dostavljanje izvještaja o obavljenom kontrolisanju suđenja kancelariji Saveza i SSK - 2 kola ne delegiranja
- Ne dostavljanje izvještaja o obavljenom kontrolisanju suđenja kancelariji Saveza i Stručno sudijskoj komisiji naredni put - Skidanje sa liste
- Neobjektivno prikazivanje činjenica kao i prikrivanje pojedinih činjenica - Skidanje sa liste

Za nesavjesno obavljanje dužnosti sudije će biti kažnjene prema dole utvrđenoj tabeli i to:

- Nesavjesno obavljanje dužnosti - 2 kola ne delegiranja
Nesavjesno obavljanje dužnosti – naredni put - Skidanje sa liste
- Nepravovremen dolazak na utakmicu - 2 kola ne delegiranja
Nepravovremen dolazak na utakmicu naredni put - Skidanje sa liste
- Neobjektivno prikazivanje činjenica u izvještaju - 2 kola ne delegiranja
Neobjektivno prikazivanje činjenica u izvještaju naredni put - Skidanje sa liste
- Neopravdan nedolazak-otkaz na utakmicu - 2 kola ne delegiranja
- Neopravdan nedolazak-otkaz na utakmicu naredni put - Skidanje sa liste
- Neobjektivno prikazivanje činjenica kao i prikrivanje pojedinih činjenica - Skidanje sa liste

Nesavjesnim obavljanjem dužnosti se smatra nepoštovanje odredbi ovih propozicija od strane službenih lica, a za koje posebnim odredbama nisu predviđene kazne za nepoštivanje istih.

Za provođenje KUP takmičenja odgovorna je kancelarija Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, putem lica koje odredi Savez (u daljem tekstu: odgovorno lice za vođenje takmičenja).

U slučaju da odgovorno lice za vođenje takmičenja:

- ne postupi po službenoj dužnosti u slučajevima očiglednog kršenja pravila,
 - donosi pristrasne, neargumentovane ili nezakonite odluke koje direktno utiču na regularnost takmičenja,
 - ne pokreće postupke predviđene Propozicijama i pravilnicima protiv službenih lica (sudija, delegata, klubova i dr.),
 - prikriva ili ne prijavi relevantne činjenice nadležnim tijelima,
 - ili na bilo koji drugi način ozbiljno naruši regularnost takmičenja,
- protiv njega će biti pokrenut disciplinski postupak.

Disciplinske mjere koje se mogu izreći odgovornom licu su:

- upozorenje – u slučaju lakših povreda dužnosti,
- suspenzija – privremeno udaljavanje od obavljanja poslova u trajanju od najmanje 2, a najviše 5 kola takmičenja,
- razrješenje – u slučaju ponovljenih, grubih ili namjernih kršenja obaveza, odnosno ozbiljnog narušavanja regularnosti takmičenja.

U slučaju suspenzije ili razrješenja, kancelarija Saveza određuje drugo odgovorno lice za vođenje takmičenja.

Odluku o disciplinskim mjerama donosi Upravni odbor Saveza, na prijedlog Disciplinske komisije ili na osnovu službenih izvještaja i prigovora klubova, delegata, sudija ili drugih nadležnih tijela.

XIII ŽALBA

Član 33.

Na odigranu utakmicu klub ima pravo izjaviti žalbu.

Žalba iz stava 1. ovog člana, se najavljuje najduže u roku od 30 (trideset) minuta, računajući od trenutka okončanja utakmice, a prije zaključenja zapisnika utakmice.

U dopunskom izvještaju uz zapisnik sa utakmice moraju biti ubilježeni razlozi zbog kojih klub izjavljuje žalbu. Utakmica na koju je izjavljena žalba može biti poništena.

Provođenje žalbenog postupka regulisano je ovim Propozicijama KUP – takmičenja.

Član 34.

Kancelarija Saveza ima pravo i obavezu poništiti utakmicu na koju nije uložena žalba, ako se dogodilo nešto što je u očitoj suprotnosti s Pravilima igre, propisima RS BiH i ovim Propozicijama, a od odlučujućeg je značaja za konačni ishod utakmice.

Član 35.

Žalba radi igrališta, sprava i uređaja, čiji su nedostaci vidljivi prije utakmice, mora se najaviti delegatu prije početka utakmice.

Žalba radi igrališta, sprava i uređaja, najavljena nakon utakmice, neće se razmatrati.

Član 36.

U roku od četrdeset osam (48) sati, računajući od sata završetka utakmice, Klub koji je uložio žalbu, mora poštom ili e-mailom otpremiti originalni primjerak žalbe sa svim bitnim elementima.

Klub koji podnosi žalbu, je obavezan na račun RS BiH, uplatiti taksu u iznosu od 500,00 KM.



Član 37.

Kancelarija Saveza odlučuje u prvom stepenu o svim pitanjima u vezi sa provođenjem takmičenja, uključujući žalbe. Kancelarija Saveza mora u roku od sedam (7) dana, računajući od dana prijema žalbe, donijeti odluku o žalbi u prvom stepenu. Žalba na utakmicu finalnog turnira mora se riješiti istog dana. Žalbu rješava kancelarija Saveza ili odgovorno lice koje odredi kancelarija Saveza pisanim ovlaštenjem.

Član 38.

Na odluku kancelarije Saveza nezadovoljna strana ima pravo podnijeti žalbu drugostepenom tijelu, (takmičarska komisija) i to u roku od osam (8) dana, računajući od dana prijema prvostepene odluke.

Nezadovoljna strana iz stava 1. ovog člana, koja podnosi žalbu, je obavezna na žiro račun RS BiH, uplatiti taksu u iznosu od 1.000,00 KM.

Član 39.

Na odluku drugostepenog organa može se uložiti zahtjev za zaštitu zakonitosti.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti iz stava 1. ovog člana podnosi se UO RS BiH u roku od osam (8) dana, računajući od dana prijema drugostepene odluke.

Član 40.

Žalba na prvostepenu odluku podnosi se drugostepenom organu isključivo posredstvom kancelarije Saveza.

Zahtjev za zaštitu zakonitosti podnosi se posredstvom UO RS BiH.

XIV PRIVREMENI I TRAJNI PREKID UTAKMICE

Član 41.

Utakmica se može privremeno ili trajno prekinuti odlukom sudija, delegata utakmice, ili zajedničkom odlukom sudija i delegata, ukoliko su iscrpljene sve druge mogućnosti za nastavak utakmice, a postoje razlozi koji onemogućavaju njeno regularno odigravanje ili završetak.

Član 42.

➤ **Utakmica se prekida privremeno radi:**

- Ukoliko se igralište u toku utakmice onemogući za igru toliko da onemogući nadzor nad loptom;
- Rasvjete koja ne zadovoljava propisane uslove, Jačina svjetla je najmanje 500 luksa na čitavkom terenu za igranje;
- Neprimjerenog vladanja gledalaca i nakon upozorenja od strane delegata utakmice;
- Bacanja predmeta u igralište, na sudije i službene osobe ili igrače/ice;
- Fizičkog napada na učesnike utakmice;
- Fizičkog obračuna između pripadnika jednog i drugog Kluba;
- Nereda na igralištu, ometanja igre od gledalaca ili uopšte radi slabo organizovane utakmice;
- Drugih razloga koji su predviđeni Pravilima igre.

Kada se utakmica privremeno prekine, prekid traje dok se ne stvore zadovoljavajući uslovi za nastavak igre.

➤ **Utakmica se prekida trajno:**

- Radi fizičkog napada na učesnike utakmice s težim posljedicama i fizičkog napada na službene osobe;
- Ukoliko su narušena Pravila igre i uslovi igranja utakmice toliko, da sudije uprkos preduzetim mjerama, ne mogu utakmicu privesti kraju.

Prije odluke o trajnom prekidu, delegat utakmice i sudije moraju tražiti od Kluba domaćina utakmice:

- Da otkloni nedostatke u organizaciji utakmice, ako je prekid nastao radi slabo organizovane utakmice;
- Da uvede red u gledalištu i
- Da isprazni gledalište ili djelomično udalji gledaoce.

Ako se ni tada ne obezbijedi red na igralištu, sudije će utakmicu trajno prekinuti.

Član 43.

Ako se igra ponovljena ili nastavlja privremeno prekinuta utakmica, troškove snosi Klub koji je prouzrokovao prekid utakmice.

Ukoliko tokom ili neposredno nakon utakmice nastane materijalna šteta na vozilima službenih lica, gostujuće ekipe i/ili druge prijavljene imovine navedenih u krugu dvorane u kojoj se igrala utakmica, a delegatu se ista prijavi odmah na licu mjesta, delegat je u saradnji sa domaćinom dužan odmah obavijestiti nadležnu policijsku upravu radi izlaska na teren i sačinjavanja zapisnika. Klub domaćin snosi punu odgovornost za takvu štetu, koja se smatra posljedicom slabe organizacije utakmice i za koju se izriče disciplinska mjera u skladu s važećim propisima Rukometnog saveza BiH.

Ako je utakmica prekinuta radi vremenske nepogode ili više sile, tada svaki Klub snosi svoje troškove.

XV ODGAĐANJE UTAKMICE

Član 44.

Ako jedan klub daje najmanje jednog/nu igrača/icu za reprezentativnu selekciju Bosne i Hercegovine, može zatražiti odgađanje utakmice, u vrijeme kada je igrač/ica angažovana u reprezentaciji.

Ako jedan klub nastupa u jednom od EHF kupova u terminu kupa ili u jako kratkom roku od termina kupa, može zatražiti odgađanje utakmice.

Zahtjev za odgađanje utakmice podnosi se kancelariji Saveza u pisanom obliku, i to najkasnije u roku od deset (10) dana, računajući od dana odigravanja utakmice.

U zahtjevu se navode razlozi radi kojih se treba odložiti igranje utakmice.

Član 45.

KUP utakmica može se odgoditi i zbog zdravstvenih razloga.

Za odgodu ovakvih utakmica potrebno je pribaviti pismeni dokaz isključivo od nadležne Javne zdravstvene ustanove (Doma zdravlja; Javne bolnice, Kliničkog centra) i dostaviti ga kancelariji Saveza što brže, ali ne u kraćem roku od 24 (dvadeset četiri) sata prije početka već zakazane utakmice.

XVI PRIJENOS UTAKMICE, VIDEO I REKLAMNA PRAVA

Član 46.

Vlasništvo nad TV pravima: Rukometni savez Bosne i Hercegovine (RS BiH) je vlasnik svih TV prava za utakmice u okviru Kupa BiH prema ovim propozicijama. RS BiH ima pravo da organizuje prenos utakmica ili da to povjeri klubu domaćinu.

Obaveza kluba domaćina: U slučaju da Rukometni savez Bosne i Hercegovine (RS BiH) ne obavijesti klub domaćina/organizatora utakmice da će organizacija prenosa utakmice biti realizovana putem saveza, klub domaćin je dužan osigurati prenos utakmice putem YouTube kanala ili neke od TV stanica. Ako prenos izvede TV emiter, utakmica se nakon završetka mora postaviti na YouTube kanal. Utakmica mora biti dostupna na Youtube tokom čitave takmičarske sezone.

Reklamni panoi: Na utakmicama Kupa BiH, RS BiH ima pravo da besplatno postavi reklamne panoe u prostoru ispred i oko zapisničkog stola ili iza golova, koji ne smiju biti veći od 10 m². RS BiH će izvjestiti domaćina o postavljanju reklamnog panoa najmanje 5 dana prije utakmice; u suprotnom, smatraće se da je odustao od reklamiranja.

LED display: Ako domaćin obezbjedi LED display, dužan je RS BiH osigurati ukupno 5 minuta prostora za reklame sponzora Saveza.

Vidljivost sponzora: Na svim reklamama koje se odnose na sponzore RS BiH mora biti jasno istaknuto "SPONZOR RUKOMETNOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE". U suprotnom, klub nije obavezan postaviti reklamu.

Materijali za realizaciju: RS BiH je obavezan dostaviti domaćinu sve potrebne materijale, uključujući video i foto sadržaj kao i upustva, kako bi klub domaćin/organizator mogao kvalitetno realizovati obaveze u vezi s prenosom i reklamama. Klub koji ne ispuni odredbe ovog člana, kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 KM.

Član 47.

RS BiH može ustupiti organizaciju finalnih susreta drugim organizatorima. Ugovorom će se regulisati odnos.

XVII PRELAZNE I KONAČNE ODREDBE

Član 48.

Odredbe Propozicija tumači RS BiH.

Za sve što nije predviđeno ovim Propozicijama, primijenit će se:

- Propozicije takmičenja Premijer lige;
- Disciplinski pravilnik;
- Pravilnik o registraciji igrača;
- Pravilnik vezan za organizaciju takmičenja i drugi propisi u vezi takmičenja.

Član 49.

Izmjene i dopune Propozicija vrše se na način i po postupku njihovog donošenja.

Član 50.

Danom stupanja na snagu ovih Propozicija, prestaju važiti sve dosadašnje Propozicije.

Član 51.

Ove Propozicije stupaju na snagu danom donošenja i objavljuju se na zvaničnoj web stranici RS BiH.

Broj: 89/26

Datum: 30.03.2026. godine



Podpredsjednik Upravnog odbora RS BiH